

**SANDŽAČKI ODBOR
ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA
NOVI PAZAR**

Adresa _____
Tel/fax _____
Datum _____ 199____ god.
Opštinski odbor _____

I Z J A V A

Ime i prezime FATIMA LJUCA
Datum rođenja 30.03.1951.godine. u Raški
Broj l.k. 22128 Mjesto izdavanja Sjenica
Vrsta prekršaja vandalski istupi rezervista bivše JNA
Datum kada se prekršaj desio 6. i 7. marta 1992.godine.
Vrijeme događaja (časova) 11 časova i 30 minuta i 14 časova.
Mjesto događaja (ime grada i ulica) selo Bagačiće
Imena svjedoka Radević Prvišlav, Radević Mile, Dilparić Milina
Ime, prezime i zanimanje oštećenog lica roštetni radnik-učiteljica
Ime, prezime i zanimanje napadača-prekršioca rezervisti bivše JUNA

Opis slučaja:

6. marta 1992. godine, na velikom odmoru bila sam u školskom dvorištu zajedno sa svojim učenicima kad je naišla grupa rezervista koji su bili naoružani i koji su počeli da mi dobacuju uz pogrдне reči i izraze. Jedan iz grupe se izdvojio prišao mi i rekao da mi treba dati otkaz i proterati me iz srpskog saba jer učim decu o Islamu. Ja sam se uplašila i pobjegla u zgradu škole, dok su oni i dalje ostali da me čekaju u dvorištu. Čekali su me svo vreme dok nije isteklo vreme nastave a kad sam krenula kući prolazeći pored njih dobacivali su mi svakojače vulgarnosti koje me je stid da ponovim. Mislila sam da će ovo biti prvo i poslednje moje iskustvo da rezervistima no prevarila sam se. Sutra dan oko 14 časova, krenula sam u prodavnicu kod prodavačice Dilparić Miline da kupim namirnice i tamo sam zatekla veću grupu rezervista koji su pili i pričali o svojim budućim ratnim podujima. Jedan od njih lekar po zanimanju je pričao javno kako do sada ubio na stotinu Muslimanske dece bez puške i pištolja i da je zato u Beogradu nagradjen i unapredjen. Govoreći dalje rekao je da nije junaštvo zubiti Muslimana iz pištolja već mu deo po deo tijela seći i stavljati u ruke. Dalje je rekao da je već odredjen dan kada će gro Muslimana u Sandžaku biti pobijeno.